

Kabo y anako ya dipalo :

Di ura di le supa(7) ka beke di abetswe dipalo. Kgaoganyo ya serutwa ka letsati le letsatsi e tshithintswe.

KA BEKE: Diura di le supa (7)

KA LETSATSI 1 hr 24 min × 5 = 7 hrs

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tirwana ya phaposi yotlhe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Go bala, Dipalo tsa tlhogo (tshobokanyo ya kgopolo) ○ Thuto ya kgopolo e ntshwa ○ Taolo ya phaposi (kabelo ya ditiragalo tse di ikemetseng) <p>2. Setlhophha se se ikemetseng se se tsepamedisitsweng dithutiso le Tirwana e e itirelwang ke barutwana
(Tsenyeletso ya pharologanyo ya thuto ya kgopolo e ntshwa - tiro ya molomo, tiragatso le tirokwalo letsatsi le letsatsi)
Morutabana a nne le kitso e ntsi go dira lenaneo la go tthatlhobela go ithuta go itsise thuto le thutotlaleletso</p> | <p>5 metsotso +10 metsotso
20 metsotso</p> <p>24 × 2 ditlhophha = 48 metsotso</p> |
|--|---|

Lebelela tshithshinyo ya thulaganyo ya go ruta ka ditlhophha.

MOSUPOLOGO	LABOBEDI	LABORARO	LABONE	LABOTLHANO
Setlhophha sa 1 le sa 3	Setlhophha sa 2 le sa 3	Setlhophha sa 1 le sa 3	Setlhophha sa 2 le sa 3	Go ruta phaposi yotlhe

Kgweditharo 1 Matsatsi 45	Beke 1(matsatsi 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(matsatsi 4)	Beke10 (matsatsi 3)
Setlhogo sa CAPS	Tthatlhobo ya motheo Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela kwa pele le kwa morago • Tlhalosa , bapisa le go rulaganya dipalo 	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa • Go balela kwa pele le kwa morago • Tlhalosa , bapisa le go rulaganya dipalo • Bolengkemedi • Go tlhakanya le go ntsha Dipaterone Tiriso le Alejebera: <ul style="list-style-type: none"> • Dipaterone tsa jeometeri • Dipaterone tsa dipalo 	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> • Go tlhakanya le go ntsha • Bolengkemedi 	Boalo le Popego: <ul style="list-style-type: none"> • Didiriswa tsa popegotlhakore tharo (3-D) Tekanya: <ul style="list-style-type: none"> • Boleele 	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> • Go tlhakanya le go ntsha • Bolengkemedi • Madi 	Tekanya: <ul style="list-style-type: none"> • Nako Tshedimosetso: <ul style="list-style-type: none"> • Kgobokanyo le thulaganyo ya tshedimosetso • Tlhagiso ya tshedimosetso • Tsetseregano le thanolo ya tshedimosetso 	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> • Bolengkemedi • Poeletso ya go tlhakanyo e e isang kwa katisong 	POELETSO (Go tswa go tshedimosetso e e sekasekilweng ya diphoso tsa barutwana - tse di tshaelang/ kgoreletsang/ mo diphatlheng tsa go ruta Sekai: <ul style="list-style-type: none"> • Tlhakanya • Ntsha • Atisa 		
Diteng, dikgono le dikgopolo	Go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Bala didiriswa ka nepagalo go filtha 30 ka bo 1s • Kwa pele le kwa morago ka bo, bo2, bo5 le bo10 (0 go fitlha ka 30) Dipalo tsa tlhogo: kgolo go 1 /nnye go	Go bala: (Go amanya diapalo tsa di paterone) <ul style="list-style-type: none"> • Kwa pele le kwa morago ka bo2 & bo10 go fitlha 50 Dipalo tsa tlhogo: 1 bontsi /1 bonngwe Dipalo tlamo 2--6	Go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Go balela kwa pele le kwa morago ka bo bo2 & bo10 go fitlha ka 60 Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Palo e e tlang pele kgotsa morago • Palo e kgolo kgotsa e nnye. • Dipalo tlamo tsa 	Go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Kwa pele le kwa morago ka bo bo2 & bo5 go fitlha ka 60 Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Ntsi go /nnye go • 1 bontsi /1 bonngwe • Dipalo tlamo 7 - 10 	Go bala : Kwa pele le kwa morago ka bo2 & bo5 go fitlha ka 80 (go tloga palo nngwe le nngwe le kisanetswa) Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Tlhakanya/ntsha go fitlha ka 10 • Ke palo e fe e e magareng? • Rulaganya dipalo 	Go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Kwa pele le kwa morago ka bo5 & bo10 go fitlha ka bo 80 (go tloga palo nngwe le nngwe le kisanetswa) Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Koketso gabedi le halofo • Kgolo thata go 2 / bonnyeng go 2 • Kgolo thata go 5/ nnye thata go 	Go bala: Go balela kwa pele le kwa morago ka bo5 & bo10 go fitlha 100 (go tloga palo nngwe le nngwe le kisanetswa) Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Gopola dintlha tsa go tlhakanya tsa 20 • Gopola dintlha tsa go ntsha tsa 20 	Go bala: Go balela kwa pele le kwa morago ka bo5 & bo10 up 100 (go tloga palo nngwe le nngwe le kisanetswa) Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Gopola dintlha tsa go tlhakanya tsa 20 	Go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Kwa pele le kwa morago ka bo2, bo5 & bo10 go fitlha ka 100 Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Bontsi go 2/ bonnye go 2 • Bontsi mo go 10/bonnye mo go 10 	Go bala: <ul style="list-style-type: none"> • Kwa pele le kwa morago ka bo2, bo5 & bo10 go fitlha ka 100 Dipalo tsa tlhogo: <ul style="list-style-type: none"> • Kgolo go 2/ 2 nnye • Kgolo go 10/nnye go 10 • Kgolo go 5 / nnye go 5

kgweditharo 1 Matsatsi 45	Beke 1(matsatsi 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(matsatsi 4)	Beke10 (matsatsi 3)
			4 - 8		<ul style="list-style-type: none"> Dipalo tlamo tsa 7-10 	5 <ul style="list-style-type: none"> Dipalo tlamo tsa 10 		<ul style="list-style-type: none"> Gopola dintlha tsa go ntsha tsa 20 	<ul style="list-style-type: none"> Bontsi go 5 / bonnye go 5 	<ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya /ntsha go fitlha ka 20
	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> Feleletsa tatelano ya dipalo ka go bala ka bo1 go fitlha go 30 Buisa le go kwala matshwaopalo go tloga go 1 go fitlha go 20 Kwala maina palo go tloga go 1 go fitlha go 10 Bukatiro ya DBE: Tirwana 3, 4, 19	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: <ul style="list-style-type: none"> Tlhaola, lemoga Buisa le go kwala matshwaopalo le mainapalo go fitlha ka 50. Rulaganya le go tshwantsanya palotlalo. Rulaganya go tloga go kgolo go ya o ko go nnye go le lekana le . Tlhatlhamolola palomonopedi mo dikatisong tsa 10 le bongwe. . Tlhaola le go kaya boleng ba dijiti e nngwe le nngwe . Tharabololo ka go tlhakanya le go ntsha go filtha ka 10. Bukatiro ya DBE:Tirwana 17 & 18	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: Tlhatlhamano 20 <ul style="list-style-type: none"> Go tlhakanya le go ntsha tharabololo go fitlha 20 Dipalo Tse di mo tirisong le tse di seng mo tirisong Bukatiro ya DBE Bukatiro:Tirwana 5, 21, 23 & 24	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: Tlhatlhamano 20 <ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya le go nstha go filtha ka Tshelete: <ul style="list-style-type: none"> Lemoga le tthaola tshelete ya RSA (5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5, le ya dipamiri R10, R20, R50),le Tharabololo ya madi go fitlha ka 20.. Bukatiro ya DBE:Tirwana 6, 25 & 26	Dipalo Matshwao le Dikgolagano: Tlhatlhamano 20 <ul style="list-style-type: none"> Poelesto ya go tlhakanya palo e nngwe Atisa ka 2 go tloga ka 1 go fitlha ka 10 by 2 Tiriso ya matshwao a a maleba (+, =, x, □) Solve word problems in context (repeated addition) Bukatiro ya DBE:Tirwana 29, 30 & 31	Sekai: Poeletso ya kgweditharo 1 <ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya Ntsha Atisa Bukatiro ya DBE:Tirwana 23, 24 & 30				
		Dipaterone Tiriso le Alejebera: Dipaterone tsa jeometri <ul style="list-style-type: none"> Kopolola, atolosa le go tlhalosa dipaterone tsa jeometri tse di bonolo ka mafoko. Bukatiro ya DBE : Tirwana 27, 28 Dipaterone tsa dipalo: <ul style="list-style-type: none"> Kopolola, atolosa le go tlhalosa dipaterone tse di bonolo ka mafoko. (ka bo2, bo5 & bo10) DBE Bukatiro:Tirwana 7	Boalo le popego – didiriswa tsa popegotlhakore tharo (3-D): <ul style="list-style-type: none"> Naya maina, lemoga, tlhalosa, tthaola, le go tshwantsa didiriswa tsa popegotlhakore tharo(3-D) (Thanolo ya tshedimisetso ya dipalo e akareditswe) Bukatiro ya DBE :Tirwana 9 & 32	Tekanyo : Nako <ul style="list-style-type: none"> Naya maina le go rulaganya malatsi a beke Naya maina le go rulaganya dikgwedi tsa ngwaga . Go bua nako ya diura di le 12 , ka diura, halofo ya ura mo tshupanakong ya manaka. Bolela bolelele jwa nako jwa nako le neeletsano ya nako . Go dirisa tshupanako go balela bolelele jwa nako ka diura, halofo kgotsa kotare ya ura. Bukatiro ya DBE:Tirwana 13, 14, 22	GO DIRA KA TSHEDIMOSETSO YA DIPALO Kgobokanyo le thulaganyo ya tshedimisetso Tlhagiso ya tshedimisetso Tsetseragano le thanolo ya tshedimisetso Kgobokanyo , tlhagiso le tshetshereganyo ya tshedimisetso (Tlhagisa tshedimisetso ya kerafo ya ditshwantsho e e tsamaelanang ekopanetswe.) Bukatiro ya DBE :Tirwana 15, 16					
		Tekanyo:Boleele <ul style="list-style-type: none"> Go fopholetsa le go lekanya, go tshwantsa , go rulaganya le go kwala boleele go di diriswa tekanyo e e sa tlhomamang go tshwana jaaka boalo jwa seatla,dikgato, boleele ba pensile, dibadisa j.j. Go fopholetsa, lekanya go bapisa, go rulaganya le go rekota boleele jaaka metso e e tlhomammeng ya boleele. Bukatiro ya DBE:Tirwana 10								
		Ditogamaano/ Maano a go rarabolola dipalo	Molapalo	Mokwalokatoloso, go aga le go kgaoganya dipalo Molapalo	go aga le go tlhatlhamolola dipalo, Molapalo	Koketsopedi le go aroganya kabo gare Go bala ka bo2, bo5, bo10	Go bala ka bo2, bo5, ka10 Molapalo			
Diteng,	Mo mophatong wa ntlha , barutwana ba tshwanetse be ba	Mo mophatong wa ntlha , barutwana ba tshwanetse be ba ithutile go: <ul style="list-style-type: none"> Kopolola le go oketsa le go tlhalosa 	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa didiriswa, ditshwantsho, molapalo, go aga le go kgaoganya dipalo fa o rarabolola le go tlhalosa diharano le 	<ul style="list-style-type: none"> Kitso ya mo mosong, motshsegare le mantsiboa. Dipalo go tswa go 1 go ya 12. 	<ul style="list-style-type: none"> Dipalo tlamo go fitlha go 10 Matshwao tiragatso (+ & -) Rrabolola palofoko mo tirisong o be 					

Kgweditharo 1 Matsatsi 45	Beke 1(matsatsi 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9(matsatsi 4)	Beke10 (matsatsi 3)
dikgono le dikgopolo	ithutile go: <ul style="list-style-type: none"> Go balela kwa pele le kwa morago go tloga go 0 go filtha ka 80. Go tthaola le go bala matshwaopalo go tloga ka 1 to 80. Go kwala matshwaopalo go tloga ka 1 go filtha 20. 	tatelano ya dipalo go fitlha go 100. Seno se tshwanetse go go akareletsa go balela ko pele le ko morago k abo nnwe. <ul style="list-style-type: none"> Balela kwa pele ka bo10,5,2 go fitlha go 100. Dirisa didiriswa, ditshwantsho, molapalo, go aga le go kgaoganya dipalo fa o rarabolola le go tthalosa ditharano le diragatsa ka go bala. Rarabolola palofoko mo tirisong o be o tthalose mokgwa o o rarabolotseng ka ona ditharaano tse di akaretsang go tlhakanya le go ntsha ka dikarabo tse di fitlhang go 10. Dipalo tlamo go fitlha go 10 o dirisa matshwao a a maleba :+, -, =, □ 	diragatsa ka go bala <ul style="list-style-type: none"> Rarabolola palofoko mo tirisong o be o tthalose mokgwa o o rarabolotseng ka ona ditharaano tse di akaretsang go tlhakanya le go ntsha ka dikarabo tse di fitlhang go 10. Dipalo tlamo go fitlha go 10 o dirisa matshwao a a maleba :+, -, =, □ Bapisa le go rulaganya boleele le botelele, kgotsa bophara ba dilo tse pedi kgotsa go feta, ka go dibapantsha. Dirisa puo e siameng ya papiso. 	<ul style="list-style-type: none"> Diura le halofo tsa ura. Maina le tatelano ya malatsi a beke Maina le tatelano ya dikgwedi tsa ngwaga. Dipalo tlamo go fitlha go 10 	o tthalose mokgwa o o rarabolotseng ka ona ditharaano tse di akaretsang poletso ya tlhakanyo ka dikarabo tse di fitlhang go 10. <ul style="list-style-type: none"> Tlhakanyo poeletso ka dikarabo tse di fitlhang go 10. Dirisa matshwao a a maleba. +, =, □ Go dira peoelto ya tlhakanyo go fitlha ka lesome.. 					
Didiriswa le dithusa thuto tse dingwe (kwantle ga dibuka tsa thuto) go natlafatsa le go rotloetsa go ithuta	<ul style="list-style-type: none"> Bukatiro DBE Papetlatiro/buka tiro ya phaposi Dithusa tse di ka kgongwang Morutwana o mongwe le mongwe o neelwa boto(board) ya lekgolo100 Karata ya ditirwana 	<ul style="list-style-type: none"> Karata ya lekgolo Bukatiro ya DBE Papetlatiro/bukatiro ya phaposi Dibadi, abacus, Bukatiro ya DBE Papetlatiro/bukatiro ya phaposi 	<ul style="list-style-type: none"> Dibadi , abacus Bukatiro ya DBE Papetlatiro/bukatiro ya phaposi Dipampiri, dikere, dipesenle, matlhokwana a molelo, dikhurumelo tsa dibotlolo. Lebokos la molelo le le senang sepe, megalana, rula, selekanyetsi 	<ul style="list-style-type: none"> Khalendara Tshupanako ya manaka Bukatiro ya DBE Workbook Papetlatiro/bukatiro ya phaposi 	<ul style="list-style-type: none"> Dibadisi, dijana tsa polasetiki, didiko tse thadilweng mo fatshe. Bulatiro ya DBE Papetlatiro/bukatiro ya phaposi 	<ul style="list-style-type: none"> Bukatiro ya DBE Papetlatiro/buka tiro ya phaposi 				
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang ya letsatsi le letsatsi.	Tlhatlhoba jaaka dikgono le dikgopolo tse di fa godimo									
SBA (Tlhatlhobo ya semmuso)			Tiro ya molomo: <ul style="list-style-type: none"> Dipalo Matshwao le Dikgolagano 	Tirokwalo: <ul style="list-style-type: none"> Dipalo Matshwao le Dikgolagano Dipaterone, Tiriso le Alejebera 	Tiragatso: <ul style="list-style-type: none"> Boalo le Dipopego 	Tirokwalo: <ul style="list-style-type: none"> Dipalo Matshwao le Dikgolagano Boalo le Dipopego Tshedimosetso 	Ka molomo: <ul style="list-style-type: none"> Tekanyo 	Tiro kwalo: <ul style="list-style-type: none"> Dipalo Matshwao le Dikgolagano Tekanyo 	Tiragatso: <ul style="list-style-type: none"> Dipalo Matshwao le Dikgolagano 	